Ministry of National Planning, Housing and Infrastructure
Male', Republic of Maldives

ރާއްޖެންގެ ބަންދަރުން، ހައުސިންގ އެންड् ބިންގެއިން ބަންދުކުރުން، ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރ: 471-PIDS2/405/2022/4

ހަވާލުވާ ބަންދުކުރުން ކުރިން ބިން ބަންދުކުރުން ބަދަލުކުރުން ބަންދުކުރުން ،ބ. ،ބ. ،ؤ. ،ؤ. ،ؤ

بسم الله الرحمن الرحيم

ދިވެހިރާජްޔެއްގެ ގެزެට

ވޮލިއުމް: 51 ނަންބަރު: 127 ތާریخ: 24 ސެप्ટેम्બ
ؠ 1443 - 25 ފেব্রুআরি 2022 ހުކުރު

ގަވާހިން ނަންބަރ: 2022/R-90

ފެންސް ދިރިއުއްވާ ބަންދުކުރުން، ކުއްލި ބަދަލުގެ ދަންނަވައިދިން ފަދައިން، ކުއްލި ބަދަލުގެ ހެދުން ކުރުމުން ވެދުން ގަވާހިން

ބަހެއްސެކުންވެދިއުރުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ
ރާއްޖެއިން ބަލައިގެންދާ ދާއިރާ،
ދާދި، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3336211
ފެક્સް: 7242885
ވެބްसައިޓް: www.gazette.gov.mv

• ގަވާހިންތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކުން ކެންސަލްކުރުމަށް ބުނެފައި legalaffairs@po.gov.mv ފޮނުވާ.

بسم الله الرحمن الرحيم

ﷺ ﷺ ﷺ

(ر) ﷺ ﷺ ﷺ، ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ 1 (ﷺ) ﷺ.

(ز) ﷺ ﷺ ﷺ، ﷺ ﷺ ﷺ، ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ 1 (ﷺ) ﷺ.

(س) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ 1 (ﷺ) ﷺ.

(ش) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ 1 (ﷺ) ﷺ.

(ص) ﷺ ﷺ 1 (ﷺ) ﷺ.

(ض) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

(ﷺ) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ 1 (ﷺ) ﷺ.

(ﷺ) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ 1 (ﷺ) ﷺ.

(ﷺ) ﷺ 1 (ﷺ) ﷺ.

(ﷺ) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ .9

(ﷺ) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

11. ﷺ ﷺ ﷺ

(س) ﷺ ﷺ ﷺ

(ﷺ) ﷺ ﷺ (ﷺ) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ، ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

14. (ﷺ) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

ﷺ ﷺ ﷺ

(ط) "ﷺ" ﷺ ﷺ ﷺ، ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ.

(1) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ؛

(2) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ؛

(3) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ؛

(4) ﷺ؛

(5) ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

ﷺ

Ministry of National Planning, Housing and Infrastructure

Male', Maldives

ﷺ ﷺ، ﷺ، ﷺ ﷺ

ﷺ، ﷺ.

ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

Application for Water and Sewerage Connection

Ref No: ……

(Project Name / ﷺ)

(Contractor's Logo /ﷺ)

..... (ﷺ) ﷺ ﷺ

..... (Contractor's name in English)

.....: Site office/ ﷺ: ﷺ

..... :Phone / ﷺ

Sewerage ( ) ﷺ ·2 Water ( ) ﷺ ·1 Required service /ﷺ ﷺ

Detail of the house and the owner	ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ
House Name: ……..…….....:	ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ
House Land Area:……..… ……:ﷺ ﷺ	House Reg· Number……..……:ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ
Number of Toilets: ……..…… ﷺ ﷺ ﷺ:	House Block Number:……..……..……:ﷺ ﷺ ﷺ

Number of Users		ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ
Total /ﷺ	: Male /ﷺ	: Female /ﷺ

Details of person requesting	ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ
Name:……:	ﷺ:
Permanent Address :……..……	ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ
……	

Service Category		ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ
House Hold		ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ:
Institutions (Government office, School, Hospital etc.)		ﷺ ﷺ ﷺ (ﷺ ﷺ، ﷺ، ﷺ، ﷺ ﷺ ﷺ):
Industrial, Commercial		ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ:
Guest House		ﷺ ﷺ ﷺ:
Restaurant, Cafe		ﷺ، ﷺ ﷺ ﷺ، ﷺ

House Owner	ﷺ
Phone Number :……: ﷺ Sign :……: ﷺ	
ID Number :……: ﷺ Date :……: ﷺ	
Owner's Name & Address :……: ﷺ	

Verification by Island Council	ﷺ
Name: ……. ﷺ	Sign: _____. ﷺ
Office stamp: ……. ﷺ	Date: _____. ﷺ

ﷺ: ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ.

1. ﷺ / ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ "ﷺ / ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

ﷺ

Ministry of National Planning, Housing and Infrastructure

Male', Maldives

ﷺ ﷺ ﷺ

House Owner	ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ
Phone Number :.....: ﷺ ﷺ Sign :.....: ﷺ	
ID Number :.....: ﷺ.ﷺ.ﷺ ﷺ Date :.....: ﷺ	
Owner's Name & Address :.....: ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ:	

Verification by Island Council	ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ
Name: .....ﷺ	Sign: _____ . ﷺ:
Office stamp: ..... . ﷺ ﷺ	Date: _____ . ﷺ:

**ﷺ: ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ